

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тускул»
Республика Саха (Якутия) Верхевилуйский улус

СОГЛАСОВАНО:
старший воспитатель
МБДОУ «Д/с «Тускул»
_____/В.К.Павлова/
«__»_____2020

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий
МБДОУ «Д/с «Тускул»
_____/Ф.В. Михайлова/
«__»_____2020

НЭДИЭЛЭТЭЭННИ КЭРЭ ЭЙГЭСЭ СЫБЫАРЫЫ ДЬАРЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ КААРТАТА

(кыра, орто, улахан, бэлэмнэни бөлөхтөр)
(Ахсынньы бастакы нэдиэлэтэ)

Бытааччы: Михалева С.В

Далыр 2020

№1 Кыра белех: 03.12.20

Сыала-сорууга: *оБону кэрэ эйгэбэ сыьыарыы; оБо ырыа истэр дьобурун сайыннарыы*

Ньымалар: быьаарыы, ырытыы, кердеруу, ыьитиннэрии

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструмент, хартыынкалар.

Этаптар	бириэмэтэ	Иитээччи	Оболоор
Хоско кирии	1	- Музыка тыабаатабына, аадыо хоско киирэбит	киирэллэр
Дороболоуу	1	- Бары миэстэбитин булан олоробут (<i>олороллор</i>) - Утуе кунунэн оболор! - Оболоор муузыка дьарыгын аьынныгыт дуо? (<i>оболор эппиэттэрэ</i>)	Дорооболоболлор Боппууостарга эппиэттиллэр
Музыка истии «У ребят ручки хлорают» (муз. Е. Тиличевской, сл. Ю. Островского).	3	- Оболоор ейдеен истин эрэ: уердэхпинэ тас-тас тыабыр баар уу? (<i>Таьыныы</i>), биьиги туохтан таьынабытый? (<i>Оболор эппиэттэрэ</i>) – Уердэхпитинэ, концерт кердехпутунэ. - Дьээрэ олордубут, кехсубутун кеннердубут, илиибитин тобукпугугар уурабыт уонна болбойн истэбит (<i>муузыка тыабыр</i>). – Оболоор туох туьунан, хайдах муузыка иьилиннэ? (<i>таьыныы, уербут, хиитэрэй, хомойбут, мэниктээбит ду?</i>) - Музыкабыт аата «оболор ытыстара таьынар» диэн. Кинилэр хайдахтарый, уонна хайдах тыабырый? (<i>кыралар, куускэ</i>) - Маладыастар, оболоор ылляхпыт иннинэ биьиги кыратык оонньуохпут.	Эппиэттиллэр, таайаллар, Ырытыьаллар.
Оонньуу «Кто вышел погулять?»	2	- Буьиги оонньуубут аата «Ким куулэйдии таьыста?» диэн, ол аата оболоор биьиги муузыка тыааттан хайа кыыл хамарын истэн таайыахтаахпыт, оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? - Бэлэмнэннибит, муузыкабыт ейдеен истэбит (<i>муузыка тыабыр</i>) - Маладыастар, сурдээбин истэр эбиккит! Биьиги муузыка иьиттибит, оонньоотубут, билигин уерэ-кете ылляхпыт!	Оонньуулар
Распевка «Ля-ля,лю-лю» Ыллааьын «Харыйачаан» Н.сб. «Муузыка бастакы олуктара»	5	- Дьээрэ кенетук турдубут, ылляхпыт иннинэ куемэйбитин бэлэмниэхпит, инструмены уонна миигин кытта тэннэ ылляьын (<i>инструменна Ля-ля, лю-лю оонньонор</i>). - Маладыастар биьиги куемэйбит ыллыьырга бэлэм буолла! - Оболоор ханнык бырааьыннык чугабаан иьэрий? (<i>Сна дьыл</i>), сана дьыл бырааьынныгын саамай туох киэргэтэрий? (<i>Харыйа</i>). Бугун биьиги «Харыйачаан» диэн ырыаны кытта билсиэхпит, болбойон олон истиеьин (<i>ырыа ылланар</i>). - Миигин кытта тэннэ ис хобоонун ааьыаххайын (<i>текст</i>), онтон миигин кытта тэннэ ылляьын. - Маладыастар!	Куемэйдэрин бэлэмниллэр Ыллыьылар
МРД хамсаныы «Танец зверей» муз. В. Курочкина	2	- оболоор теье элбэх кылллары билэьитий? (<i>Оболор эппиэттэрэ</i>) - Биьиехэ ункуулуу кэллилэр: Саьыл, Куобах, Эьэ Миискэ, Бере, Таба, уонна чыьчаахтар. - кинилэр хайдах ункуулууллэрин керуеххутун баьараьыт дуо? (<i>бишрдии керунунэн кердеруу</i>) - Билигин миигин кытта тэннэ хамсанаьыт!	Хамсаналлар

Тахсыы	1	- О5олоор бугн биьиги тугу гынныбыт? - Туох туьунан ыллаатыбыт? - Кимнээ5и кытта ункуулээтибитий? - Занятиябыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!	Эппиэттиллэр, тахсаллар
--------	---	---	----------------------------

№2 Кыра белех: 04.12.20

Сыала-соруга: *обону кэрэ эйгэ5э сыьыарыы; обо ырыа истэр дьобурун сайыннарыы*

Ньымалар: быьаарыы, ырытыы, кердериу, ыьитиннэри

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструмент, хартыынкалар.

Этаптар	бириэмэтэ	Иитээччи	О5олор
Хоско кирири	1	- Музыка тыаьаата5ына, аадыо хоско киирэбит	киирэллэр
Дороболоьуу	1	- Бары миэстэбитин булан оlorобут (<i>олороллор</i>) - Утуе кунунэн о5олор! - О5олоор бугун биьйэхэ Куобах куулэйдии кэллэ! Кини бугун биьигини ыллата оонньотуо, ырыа ыьитиннэриэ.	Дороболоьоллор Боппуруостарга эппиэттиллэр
Музыка истии «У ребят ручки хлорают» (муз. Е. Тиличевской, сл. Ю. Островского).	3	- Тас-тас тыаьыыр баар уу? (<i>Таьыныы</i>), биьиги туохтан таьынабытый? (<i>О5олор эппиэттэрэ</i>) – Уердэхпитинэ, концерт кердехпутунэ. -Дьээрэ оlorдубут, кехсубутун кеннердубут, илиибитин тобукпутугар уурабыт уонна бол5ойн истэбит уонна Куобахпытун кытта тэннэ таьынабыт (<i>музыка тыаьыыр</i>). – О5олоор туох туьунан, хайдах муузыка ыьилиннэ? (<i>таьыныы, уербут, хитэрэй, хомойбут, мэниктээбит ду?</i>) - Музыкабыт аата «О5олор ытыстара таьынар» диэн. Кинилэр хайдахтарый, уонна хайдах тыаьыырый? (<i>кыралар, куускэ</i>) - <i>Онтон куобах илиилэрэ хайда5ый? (ессе кыра)</i> - Маладыастар, о5олоор ыллахпыт иннинэ биьиги кыратык оонньоохпут.	Эппиэттиллэр, таайаллар, Ырытыьаллар.
Оонньуу «Кто вышел погулять?»	2	- Буьиги оонньоубут аата «Ким куулэйдии таьыста?» диэн, ол аата о5олоор биьиги муузыка тыаьаттан хайа кыыл хамарын истэн таайахтаахпыт, оонньоу быраабылатын билэбит дии? - Бэлэмнэннит, муузыкабыт ейдеен истэбит (<i>музыка тыаьыыр</i>) - Маладыастар, сурдээбин истэр эбиккит! Биьиги муузыка ыьиттибит, оонньоотубут, билигин уерэ-кете ыллахпыт!	Кехтеехтук оонньоуллар
Распевка «Ля-ля,лю-лю» Ыллааьын «Харыйачаан» Н.сб. «Муузыка бастакы олуктара»	5	- Дьээрэ кенетук турдубут, ыллахпыт иннинэ куемэйбитин бэлэмниэхпит, инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллаьын, куобахпыт эмиз куемэйин эрчийэр (<i>инструменна Ля-ля, лю-лю оонньоор</i>). - Маладыастар биьиги куемэйбит ыллыьырга бэлэм буолла! - О5олоор ханнык бырааьыннык чугаан ыьэр диэбиппитий? (<i>Сна дьыл</i>), сана дьыл бырааьынныгын саамай туох кизргэтэрий? (<i>Харыйа</i>). Ырыабыт аата «Харыйачаан» диэн, бол5ойон оlorон санатан истиэбин (<i>ырыа ыланар</i>).	Куемэйдэрин бэлэмниллэр Ыллыьыллар

		- Миигин кытта тэннэ ис хобоонун аабыахайын (<i>текст</i>), онтон миигин кытта тэннэ ыллабын. - Маладыастар!	
МРД хамсаныы «Танец зверей» муз. В. Курочкина	2	- О5олоор теье элбэх кыыллары билэбитий? (<i>О5олор эппиэттэрэ</i>) - Биьихэ ункуулуу кэллилэр: Сабыл, Куобах, Эьэ Миискэ, Бере, Таба, уонна чыычаахтар. - кинилэр хайдах ункуулууллэрин керуеххутун бабарабыт дуо? (<i>биирдии керунунэн кердеруу</i>) - Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!	Хамсаналлар
Тахсыы	1	- О5олоор бугн биьиги тугу гынныбыт? - Туох туьунан ыллаатыбыт? - Кимнэби кытта ункуулэтибитий? - Занятиябыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!	Эппиэттиллэр, тахсаллар

№1 Орто белех: 01.12.20

Сыала: о5о ырыа истэр дьобурун сайыннарыы; музыка кемегунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.

Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтхьи; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыканы бол5ойон истэри чинэтии; бэйэ куолабынан сепке ылыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.

Ньымалар: быьаарыы, ырытыы, иьитиннэрии уон.ат.

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструмент, хартыынка

Этаптар	Бириэмэтэ	Иитээччи	О5олор
Хоско киирии	1	- Музыка тыабаатабына, аадыо хоско киирэбит	Киирэллэр
Дорооболоьуу	1	- Утуе кунунэн о5олор! - Муузыканы абынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?	Дорооболоьоллор Боппуруостарга эппиэттиллэр
Музыка истии «Гармошка и Балалайка» И. Арсеева	4	- О5олоор билигин муузыка истиэхпит иннинэ, миигин кердубут эрэ, (хартыынка), бу Нуучча народной музыкальнай инструменнара гармошка уонна балалайка, кинилэр хайдах тыабылларын истиэхпит. - Бол5ойон истиэххэийн (муузыка тыабыыр) - О5олоор Гармошка хайдах тыабыырый? (гармошка диэн – байааны этэллэр). Се понтон балалайка хайдах тыабыырый уонна хайдах оонньууларый? (Хартыынка кердеруутэ) - Маладыастар ессе ейдеен истиэххэийн эрэ. (Ыйан иьитиннэрии)	Эппиэттиллэр, Ырытыьаллар, Истэллэр
Оонньуу «Угадай какой инструмент звучит»	3	- Оонньооххутун бабарабыт дуо? Биьиги оонньоубут аата «Ханнык музыкальнай инструмент тыабыырын таай» диэн, инструмент тыаа тыабыыр, ол кэннэ илиибитин уунан таайахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньоу быраабылатын ейдестугут дуо? (<i>Музыка тыабыыр</i>)	Кехтеехтук оонньоулар

		- Маладыастар, ейгутугэр хатаан оБолор ханнык инструмент хайдах тыабырын.	
Распевка «Василек» «Сана дьыл» К. Васильева тыл.	5	- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ оБолоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллабын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна Васильек оонньоно). - ОБолоор ханнык быраабыннык чугабаан иьэрий? (Сана дьыл) - Сана дьыл быраабынныгы олугун диэн куутэбит дуо? (ОБолоор эппиэттэрэ) - Биьиги сана дьылга ырыа ыллаатахпытына хобоон аахтахпытына, ункуу ункуулэтэхпитинэ Тымны Кыбын ОБонньор биьэхэ подароктарын бэлэхтиир дии? - Онон кыбаллан учугэйдик уерэниэххэийн! - Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсиэхпит. - Бастаан истиэххэийн, ис хобоонун ааБыххайын, миигин кытта тэннэ ыллабын. - Маладыастар	Ыллыылар
МРД хамсаныы «Бодрый и тихий шаг» М. Робера	5	- ОБолоор «Бодрый шаг» уонна «Тихий шаг» - диэни хайдах ейдуугутуй? (ОБолоор эппиэттэрэ) - Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!	Хамсаналлар
Тахсыы	1	- ОБолоор бугун тугу гынныбыт? - Туох туьунан ырыа ыллаатыбыты? - Бугунну дьарыкпыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!	Тахсаллар

№2 Орто белех: 04.12.20

Сыала: оБо ырыа истэр дьобурун сайыннарыы; музыка кеметунэн оБону сырдыкка-кэрэБэ иитии.

Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыканы болБойон истэри чинэтии; бэйэ куолабынан сепке ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.

Ньымалар: быбаарыы, иьитиннэри, кердеруу, санатыы.

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструменнар, харгыынка.

Этаптар	Бириэмэтэ	Иитээчи	ОБолор
Хоско киирии	1	- Музыка тыабаатаБына, аадьуо хоско киирэбит	Киирэллэр
Дорооболоьуу	1	- Утуе кунунэн оБолор! - Муузыканы аБынныгыт дуо? ОБолоор муузыка истэбит дуо?	Дорооболоьоллор Боппуруостарга эппиэттииллэр
Музыка истии «Гармошка и Балалайка» И. Арсеева	4	- ОБолоор билигин муузыка истиэхпит иннинэ, миигин кердубут эрэ, (хартыынка), бу ханнык норуод народнай музыкальна инструменнарай? (Нуучча) Ааттара ким диэн этэй? (Балалайка уонна Гармошка) - БолБойон истиэххэийн (муузыка тыабыр)	Эппиэттииллэр, Ырытыьаллар, Истэллэр

		- О5олоор Гармошка хайдах тыаыырый? (гармошка диэн – байааны этэллэр). Се понтон балалайка хайдах тыаыырый уонна хайдах оонньууларый? (Хартыынка кердеруутэ) - Маладыастар ессе ейдеен истиэххэйин эрэ. (Бйан иьитиннэри)	
Оонньуу «Угадай какой инструмент звучит»	3	- Оонньуоххутун ба5арабыт дуо? Бийиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай инструмент тыаыырын таай» диэн этэ дии? Инструмент тыаа тыаыыр, ол кэннэ илиибитин уунан таайахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэыиккэ саамай элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? (Музыка тыаыыыр) - Маладыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаыырын.	Кехтеехтук оонньуулар
Распевка «Василек» «Сана дьыл» К. Васильева тыл.	5	- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккибит аата Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллаабын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна Васильек оонньоор). - О5олоор ханнык бырааынын чугааан иьэр диэбиппитий? (Сана дьыл) - Сана дьыл туьунан ырыабытын санатыаххайын. - Бастаан истиэххэйин, ис хобоонун аа5ааххайын, миигин кытта тэннэ ыллаабын. - Маладыастар	Ыллыылар
МРД хамсаныы «Бодрый и тихий шаг» М. Робера	5	- О5олоор «Бодрый шаг» уонна «Тихий шаг» - диэни хайдах ейдуугугуй? (О5олор эппиэттэрэ) - Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!	Хамсаналлар
Тахсыы	1	- О5олоор бугун тугу гынныбыт? - Туох туьунан ырыа ыллаатыбыты? - Бугунну дьарыкпыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!	Тахсаллар

№1 Улахан белех: 01.12.20

Сыала: о5о ырыа истэр дьобурун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.

Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыкальнай уобараы истэри сайыннарыы; бэйэ куолабынан сепке ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.

Ньымалар: быбаарыы, иьитиннэри, кердеруу, санатыы.

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынка

Этаптар	бириэмэтэ	Иитээчи	О5олор
Хоско киири	1	- Музыка тыааата5ына, аадыо хоско киирэбит, бэрээдэктээхтик миэстэбитигэр олоробут.	Киирэллэр
Дороболоьуу	1	- Утуе кунунэн о5олор! - Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?	Дорооболоьоллор Боппууостарга эппиэттиллэр

Музыка истии «Вальс» П. И. Чайковского	6	- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит. (Музыка тыабыр). Хайдах настроениялаах муузыка тыааата? - Муузыкабыт аата «Вальс» диэн, Петр Ильич Чайковский диэн Нуучча аатырбыт компазитора суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, (хартыынка кердеруу) - билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэйин (Музыка тыабыр) - Маладыастар, о5олоор бииги муузыка иыттибит, оонньооххутун ба5арабыт дуо?!	Эппиэттиллэр, таайаллар, Ырытыяаллар.
Оонньоу «Угодай какой инструмент звучит»	4	- Оонньооххутун ба5арабыт дуо? Бииги оонньоубут аата «Ханнык музыкальной инструмент тыабырын таай» диэн, инструмент тыаа тыабыр, ол кэннэ илиибитин уунан таайахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэыккэ саамай элбэх очколаах о5о кыайылаах буолар. Оонньоу быраабылатын ейдестугут дуо? (<i>Музыка тыабыр</i>) - Маладыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыабырын.	Оонньоуллар
Распевка «До мажор» Ыллаабын «Jingl bells» «Лаглайбыт харыйа»	8	- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллаабын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннараран иьэбит (<i>инструменна Васильек оонньоор</i>). - О5олоор ханнык быраабыннык чугааан иьэрий? (<i>Сана дьыл</i>) - Сана дьыл быраабынныгы олуьун диэн куутэбит дуо? (<i>О5олор эппиэттэрэ</i>) - Бииги сана дьылга ырыа ыллаатахпытына хобоон аахтахпытына, ункуу ункуулээтэхпитинэ Тымныы Кыбын О5онньор бийэхэ подароктарын бэлэхтиир дии? - Онон кыбаллан учугэйдик уерэниэххэйин! - Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсиэхпит, ырыабыт аата «Jingl bells» диэн - Бастаан истиэххэйин, ис хобоонун аа5аахайын, миигин кытта тэннэ ыллаабын. (<i>Текст песни</i>). - Бииги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын санаахайын. - Маладыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтэхпит, онон дьыэбитигэр тийдэххитэ санатта сылдыарын.	Ыллыылар
МРД хамсаныы «Чередование ходьбы и бега» муз. Ф. Надененко	5	Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!	хамсаналлар
Тахсыы	1	- О5олоор бугун тугу гынныбытый? - Туох туьунан ыллаатыбытый? Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!	Тахсаллар

№2 Улахан белех: 04.12.20

Сыала: о5о ырыа истэр дьобурун сайыннарыы; муузыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.

Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыкальной уобарааы истэри сайыннарыы; бэйэ куолабынан сепке ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.

Нымалар: быбаары, иьитиннэри, кердеруу, санаты.

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынка.

Этаптар	бириэмэтэ	Иитээччи	О5олор
Хоско киирии	1	- Музыка тыабаатабына, аадыо хоско киирэбит, бэрээдэктээхтик миэстэбитигэр олоробут.	Киирэллэр
Дороболоуу	1	- Утуе кунунэн о5олор! - Музыканы абынныгыт дуо? О5олоор музыка истэбит дуо?	Дороболоболор Боппууостарга эпиэттиллэр
Музыка истии «Вальс» П. И. Чайковского	6	- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит. (Музыка тыабыр). Хайдах настроенялаах музыка тыабаата? - Музыкабыт аата «Вальс» диэн, Петр Ильич Чайковский диэн Нуучча аатырбыт компазитора суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, (хартыынка кердеруу) - билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэин (Музыка тыабыр) - Маладыастар, о5олоор бийиги музыка иьиттибит, оонньооххутун бабарабыт дуо?!	Эпиэттиллэр, таайаллар, Ырытыбаллар.
Оонньоу «Угодай какой инструмент звучит»	4	- Оонньооххутун бабарабыт дуо? Бийиги оонньоубут аата «Ханнык музыкальнай инструмент тыабырын таай» диэн, инструмент тыаа тыабыр, ол кэннэ илиибитин уунан таайахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай элбэх очколаах о5о кыайылаах буолар. Оонньоу быраабылатын ейдестугут дуо? (<i>Музыка тыабыр</i>) - Маладыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыабырын.	Оонньоуллар
Распевка «До мажор» Ыллаабын «Jingl bells» «Лаглайбыт харыйа»	8	- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрэ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккибит аата Василек, киниэхэ анаан кумэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллаабын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннараран иьэбит (<i>инструменна Васильек оонньоор</i>). - О5олоор ханнык быраабыннык чугааан иьэр диэбишпитий? (<i>Сана дьыл</i>) - Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсибишпит, ырыабыт аата ким диэн этэй? «Jingl bells» диэн - Бастаан истиэххэин, ис хобоонун аа5аахайын, миигин кытта тэннэ ыллаабын. (<i>Текст песни</i>). - Бийиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын санаахайын. - Маладыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон дьэбитигэр тийдэххитэ санатта сылдыарын.	Ыллыылар
МРД хамсаны «Чередование ходьбы и бега» муз. Ф. Надененко	5	Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!	хамсаналлар
Тахсы	1	- О5олоор бугун тугу гынныбытый? - Туох туьунан ылаатыбытый? Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!	Тахсаллар

№1 Бэлэмнэний белех: 01.12.20

Сыала: о5о ырыа истэр дьобурун сайыннары; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.

Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннары; музыка хараахтырын араарарга уерэтии; бэйэ куолаьынан сепке ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннары.

Ньымалар: быьаары, иьитиннэри, кердеруу, санаты.

Туттулар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынкалар.

Этаптар	бириэмэтэ	Иитээччи	О5олор
Хоско киири	1	- Музыка тыаьаатаьына, аадьуо хоско киирэ5ит, бэрээдэктээхтик миэстэ5итигэр олоробут.	Киирэллэр
Дороболоьуу	1	- Утуе кунунэн о5олор! - Муузыканы аьынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?	Дорооболоьоллор Боппуруостарга эпиэттиллэр
Музыка истии «Колыбельная» П. И. Чайковского	6	- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпугар уонна бол5ойон истэбит. (Муузыка тыаьыыр). Хайдах настроениялаах муузыка тыаьаата? - Муузыкабыт аата «Калыбельная» диэн, Петр Ильич Чайковский диэн Нуучча аатырбыт компазитор суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, (хартыынка кердеруу) - Калыбельная диэн о5олор туох муузыкатай? (<i>Бытаан, о5ону утутарга, сынньанарга аналлаах</i>) - Билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэийн илиилэрбитин маннык тутабыт уонна аадьуо хачаайдыбыт (<i>кердеруу</i>), (<i>муузыка тыаьыыр</i>) - Маладыастар, о5олоор бийиги муузыка иьиттибит, оонньооххутун ба5ара5ыт дуо?!	Эпиэттиллэр, таайаллар, Ырытыьаллар.
Оонньоу «Угодай какой инструмент звучит»	4	- Оонньооххутун ба5ара5ыт дуо? Бийиги оонньоубут аата «Ханнык музыкальнай инструмент тыаьыырын таай» диэн, инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ илиибитин уунан таайахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньоу быраабылатын ейдестугут дуо? (<i>Музыка тыаьыыр</i>) - Маладыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.	Оонньоуллар
Распевка «До мажор» Ыллааьын «Jingl bells» «Лаглайбыт харыа»	8	- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата Василек, киниэхэ анаан кумэьибитин эччийэ таарыа инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллааьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннараран иьэбит (<i>инструменна Васильек оонньоор</i>). - О5олоор ханнык бырааьыннык чугааан иьэрий? (<i>Сана дьыл</i>) - Сана дьыл бырааьынныгыт олуьун диэн куутэ5ит дуо? (<i>О5олор эпипэттэрэ</i>) - Бийиги сана дьылга ырыа ыллаатахпытына хобоон аахтахпытына, ункуу ункуулээтэхпитинэ Тымны Кыьын О5онньор бийэхэ подароктары бэлэхтиир дии? - Онон кыбаллар учугэйдик уерэниэххэийн! - Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсиэхпит, ырыабыт аата «Jingl bells» диэн	Ыллыылар

		- Бастаан истиэххэйн, ис хобоонун аабаххайын, миигин кытта тэннэ ыллабын. <i>(Текст песни)</i> . - Биьиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын саныххайын. - Маладыастар бу ырыаларбытын сана дылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон дыэбитигэр тийдэххитэ санатта сылдыарын.	
Ырыа творчествота «Играй мелодию, свое имя»	4	- Биьизэхэ бааллар 7 <i>(еннерунэн, ааттарынан ааттаабын)</i> еннеех музыкальнай колокольчиктар, хас биирдиигит бу колокольчиктарынан бэйэбит аакктын тыабатын ыллахтааххыт, ким да кими да утуктубэт, айабыт. <i>(Айан ыллылар)</i>	Кехтеехтук оонньоуллар
МРД хамсаныы «Снежинки вальс» Муз. Чайковского	5	_ О5олоор Петр Ильич Чайковский диэн кимий? Ханна баарый? <i>(Хартыынкатын кердетуу уеэттэн)</i> - Кини айбыт произведениятын ункуулуехтээхпит «Снежинки» диэн, ол аата о5олор хаар туьэрин туьунан айбыт произведенията эбит. Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!	хамсаналлар
Тахсыы	1	- О5олоор бугун тугу гынныбытый? - Туох туьунан ыллаатыбытый? Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!	Тахсаллар

№2 Бэлэмнэнии белех: 04.12.20

Сыала: о5о ырыа истэр дьобурун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.

Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэрэгэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыка хараахтырын араарарга уерэтии; бэйэ куолабынан сепке ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.

Ньымалар: быаарыы, иьитиннэрии, кердеруу, санатыы.

Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынка.

Этаптар	бириэмэтэ	Иитээччи	О5олор
Хоско киирии	1	- Музыка тыабаатабына, аадыо хоско киирэбит, бэрээдэктээхтик миэстэбитигэр олоробут.	Киирэллэр
Дороболоьуу	1	- Утуе кунунэн о5олор! - Муузыканы аьынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?	Дорооболоьоллор Боппууостарга эпшиэттиллэр
Музыка истии «Садко» <i>(калыбельная Волхвы)</i> Римский-Корсаков Н.А.	6	- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит. <i>(Муузыка тыаьыыр)</i> . Хайдах настроениялаах муузыка тыабаата? - Муузыкабыт аата «Садко» диэн ол эбэтэр «Колыбельная Волхвы», Николай Андреевич Римский - Корсаков диэн Нуучча аатырбыт компазитор суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, <i>(хартыынка кердеруу)</i> - Калыбельнай диэн о5олор туох муузыкатай диэбиппитий? <i>(Бытаан, о5ону туттарга, сынньанарга аналлаах)</i> - Билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэйн илиилэрбитин маннык тутабыт уонна аадыо хачаайдыыбыт <i>(кердеруу)</i> , <i>(муузыка тыаьыыр)</i> - Маладыастар, о5олоор биьиги муузыка иьиттибит, оонньооххутун ба5арабыт дуо?!	Эпшиэттиллэр, таайаллар, Ырытыьаллар.

<p>Оонньуу «Угодай какой инструмент звучит»</p>	<p>4</p>	<p>- Оонньооххутун бабарабыт дуо? Биьиги оонньоубут аата «Ханнык музыкальнай инструмент тыабырын таай» диэн, инструмент тыаа тыабыр, ол кэннэ илиибитин уунан таайбахтаахпыт, таайбыт оболор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай элбэх очколаах обо кыайыылаах буолар. Оонньоу быраабылатын ейдестугут дуо? (<i>Музыка тыабыр</i>)</p> <p>- Маладыастар, ейгутугэр хатаан оболор ханнык инструмент хайдах тыабырын.</p>	<p>Оонньоуулар</p>
<p>Распевка «До мажор» Ыллаабын «Jingl bells» «Лаглайбыт харыйа»</p>	<p>8</p>	<p>- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартынка) керун эрээ оболоор бу дьэрэкээн сибэккибит аата Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта тэннэ ыллаабын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннараран иьэбит (<i>инструменна Васильек оонньоор</i>).</p> <p>- Оболоор ханнык быраабыннык чугааан иьэрий? (<i>Сана дьыл</i>)</p> <p>- Сана дьыл туьунан ырыаны кытта билсиспиит, ырыабыт аата «Jingl bells» диэн этэ дии?</p> <p>- Бастаан истиэххэин, ис хобоонун аабаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаабын. (<i>Текст песни</i>).</p> <p>- Биьиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын саныххайын.</p> <p>- Маладыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон дьибитигэр тийдэххитэ санатта сылдыарын.</p>	<p>Ыллыылар</p>
<p>Ырыа творчества «Играй мелодию, свое имя»</p>	<p>4</p>	<p>- Биьихэ бааллар 7 (<i>еннерунэн, ааттарынан ааттаабын</i>) еннеех музыкальнай колокольчиктар, хас биирдиигит бу колокольчиктарынан бэйэбит аактын тыаатан ыллаахтааххыт, ким да кими да утуктубэт, аяабыт. (<i>Айан ылыылар</i>)</p>	<p>Кехтеехтук оонньоуулар</p>
<p>МРД хамсаны «Снежинки вальс» Муз. Чайковского</p>	<p>5</p>	<p>_ Оболоор Петр Ильич Чайковский диэн кимий? Ханна баарый? (<i>Хартынкатын кердетуу уеьэттэн</i>)</p> <p>- Кини айбыт произведениятын ункуулуехтээхпит «Снежинки» диэн, ол аата оболор хаар туьэрин туьунан айбыт произведенията эбит.</p> <p>Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!</p>	<p>хамсаналлар</p>
<p>Тахсыы</p>	<p>1</p>	<p>- Оболоор бугун тугу гынныбытый?</p> <p>- Туох туьунан ыллаатыбытый?</p> <p>Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!</p>	<p>Тахсаллар</p>